



Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS

Dalmatinska 188, 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax: +382 20 266 326; 266 327; +382 69 446 094
mans@t-com.me, www.mans.co.me

NVO MANS

Broj: 130634
Podgorica, 27.02.2020.

Ministarstvo pravde

Predmet: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Pisarnica MINISTARSTVO PRAVDE

Primijeno: 27.02.2020				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
491	02 - 037	20-37		

Poštovani,

Molimo Vas da nam na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama dostavite KOPIJU svih rješenja o ekstradiciji koje je ministar pravde Crne Gore potpisao u toku septembra 2019. godine..

Rješenje donešeno po ovom zahtjevu i tražene informacije možete dostaviti putem pošte na adresu Dalmatinska ulica broj 188, 81000 Podgorica ili ih poslati na e-mail adresu spi@mans.co.me.



Podnosilac zahtjeva:

Vanja Čalović Marković

Izvršni direktor NVO MANS

Vanja Čalović Marković



CRNA GORA

MINISTARSTVO PRAVDE

Broj:UPI 02-037/20-37/2

Podgorica, 11.03.2020. godine

Na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 14 stav 1 tačka 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list CG", br. 44/12 i 30/17), i člana 14 Zakona o zaštiti ličnih podataka ("Sl.list CG", br. 79/08, 70/09, 44/12 i 22/17), Ministarstvo pravde postupajući po zahtjevu Mreže za afirmaciju nevladinog sektora-MANS iz Podgorice, broj 130634 od 27.02.2020. godine, radi pristupa informaciji, donosi

R J E Š E N J E

Djelimično se usvaja zahtjev Mreže za afirmaciju nevladinog sektora-MANS iz Podgorice, broj 130634 od 27.02.2020. godine, pa joj se dozvoljava pristup kopiji svih rješenja o ekstradiciji koje je ministar pravde Crne Gore potpisao u toku septembra 2019. godine.

Ograničava se Mreži za afirmaciju nevladinog sektora – MANS pristup dijelu informacije iz stava 1 ovog rješenja, koji se odnosi na imena i prezimena, datume rođenja, kao i broj presuda koja se nalaze u rješenjima o ekstradiciji, na način što će se ovaj dio informacije brisati prije kopiranja.

Pristup informaciji iz tačke 1 ovog rješenja ostvariće se dostavom kopije informacije putem pošte, preporučenom pošiljkom na adresu Ul. Dalmatinska br.188, Podgorica.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

O b r a z l o ž e n j e

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora-MANS iz Podgorice, podnijela je Ministarstvu pravde zahtjev za slobodan pristup informacijama broj 130634 od 27.02.2020. godine, kojim je tražila da joj se omogući pristup kopiji svih rješenja o ekstradiciji koje je ministar pravde Crne Gore potpisao u toku septembra 2019. godine, na način što će joj se tražena informacija (KOPIJA) dostaviti putem pošte, preporučenom pošiljkom na adresu Ul. Dalmatinska br.188, Podgorica.

U postupku po zahtjevu, Ministarstvo pravde utvrdilo je da posjeduje traženu informaciju, koja je opisana u stavu 1 dispozitiva rješenja, pa nalazi da zahtjev u ovom djelu treba usvojiti kao osnovan, u skladu sa čl. 13 i 21 stav 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Međutim, uvidom u sadržaj traženih informacija ovo Ministarstvo je utvrdilo da dio iste opisan stavom 2 dispozitiva ovog rješenja, sadrži podatak koji se odnosi na imena i prezimena, datume rođenja, kao i broj presuda koja se nalaze u rješenjima o ekstradiciji, pa nalazi da ovom dijelu informacije pristup treba ograničiti, na način što će se podaci brisati prije kopiranja saglasno članu 24 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Naime, članom 14 stav 1 tačka 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, propisano je između ostalog, da organ vlasti može ograničiti pristup informaciji ili dijelu informacije, ako je to u interesu zaštite privatnosti od objelodanjivanja podataka predviđenih zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Budući da tražena dokumentacija sadrži lične podatke, Ministarstvo pravde je u skladu sa članom 16 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, izvršilo test štetnosti objelodanjivanja ovog djela informacije i utvrdilo da bi se njegovim objavljivanjem značajno ugrozila privatnost lica koja je zaštićena Ustavom Crne Gore. Pružanjem dijela traženih informacija, ostvaren je javni interes na način da je podnosiocu zahtjeva omogućeno sagledavanje primjene propisa u oblasti slobodnog pristupa informacijama od strane nadležnog organa, dok bi dostavljanje informacija koje sadrže lične podatke lica nad kojima se vrši postupak ekstradicije bilo u suprotnosti sa članom 14 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji je lex specialis u odnosu na Zakon o slobodnom pristupu informacijama. Članom 14 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti je između ostalog propisano da se obrada ličnih podataka koja se odnosi na krivična djela, izrečene krivične i prekršajne kazne ili mjere bezbjednosti može vršiti samo od strane ili pod nadzorom nadležnog državnog organa i ako su obezbijeđene mjere zaštite ličnih podataka u skladu sa zakonom. Dakle, citiranom odredbom imperativno se zabranjuje objelodanjivanje ličnih podataka, pod uslovima propisanim zakonom, o čemu je ovaj organ vodio računa prilikom odlučivanja u konkretnoj pravnoj stvari. Prema tome, Ministarstvo pravde cijeni da je pretežnji interes zaštita privatnosti u odnosu na potrebu javnosti da zna.

Shodno navedenom, ovo Ministarstvo nalazi da je ovoj informaciji potrebno ograničiti pristup do isteka roka iz člana 15 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja, shodno članu 36 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti i pristup informacijama u roku od 15 dana od dana prijema rješenja, neposredno ili preko ovog Ministarstva. Žalba se podnosi u dva primjerka, sa dokazom o uplati 4,00 € administrativne takse na žiro račun, broj 907 - 0000000083001 – 19, shodno tarifnom broju 2 Zakona o administrativnim taksama („Sl.list RCG“, br.53/03 ...02/06 i „Sl.list CG“, br.22/8... 18/19).

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- a/a

SEKRETARKA
Nada Stanišić





Br: 0602-1797-K/18

24. septembar 2019.

U krivičnom predmetu protiv [REDAKTIRANO], čije je izručenje zatražila Republika Srbija, ministar pravde Crne Gore, u skladu sa čl. 22 i 23 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, i čl. 1, 7, 11 i 19 Ugovora između Crne Gore i Republike Srbije o izručenju, donosi

RJEŠENJE

1. Dozvoljava se izručenje Republici Srbiji [REDAKTIRANO], od oca [REDAKTIRANO] rođenog [REDAKTIRANO] godine u Prokuplju, državljanina Republike Srbije, koji se nalazi na izdržavanju kazne zatvora zbog krivičnog djela izvršenog u Crnoj Gori, u cilju predaje nadležnim organima Republike Srbije radi

- izdržavanja preostalog dijela kazne zatvora u trajanju od dvije godine, osam mjeseci i 11 dana po presudi Višeg suda u Nišu 2KV. br. 581/13 od 11. oktobra 2013. godine, kojom je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 13 (trinaest) godina i 9 (devet) mjeseci (a kojom su preinačene u pogledu odluke o kazni: presuda Okružnog suda u Kruševcu K. br. 19/07 od 21. marta 2007. godine kojom je [REDAKTIRANO] [REDAKTIRANO] oglašen krivim zbog krivičnog djela silovanje iz člana 178 stav 1 Krivičnog zakonika i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od četiri godine; presuda Višeg suda u Nišu [REDAKTIRANO] br. [REDAKTIRANO] od 9. septembra 2010. godine u dijelu odluke o kazni preinačena presudom Apelacionog suda u Nišu [REDAKTIRANO] od 29. avgusta 2012. godine, tako što je [REDAKTIRANO] oglašen krivim za krivično djelo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246 stav 1 Krivičnog zakonika u saizvršilaštvu u vezi člana 33 Krivičnog zakonika i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od četiri godine i šest mjeseci i presuda Višeg suda u Nišu [REDAKTIRANO] br. [REDAKTIRANO] od 7. septembra 2012. godine, kojom je [REDAKTIRANO] oglašen krivim zbog krivičnog djela silovanje iz člana 178 stav 1 Krivičnog zakonika i produženog krivičnog djela silovanje iz člana 178 stav 1 Krivičnog zakonika u vezi sa članom 61 Krivičnog zakonika i osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 6 godine i 6 mjeseci) i

- vođenja krivičnog postupka pred Osnovnim sudom u Prokuplju po optužnom predlogu Osnovnog javnog tužilaštva u Prokuplju KT. br. [REDAKTIRANO] od 26. aprila 2018. godine zbog krivičnog djela prevara iz člana 208 stav 1 Krivičnog zakonika.

2. Izručenje se dozvoljava pod uslovima:

- a) da se okrivljeni ne može bez saglasnosti Crne Gore goniti za druga, prije izručenja izvršena krivična djela;
- b) da se prema njemu ne može, bez saglasnosti nadležnih organa Crne Gore, izvršiti kazna izrečena za drugo, prije izvršenja učinjeno krivično djelo;
- c) da se prema njemu ne može primijeniti teža kazna od one na koju je osuđen i
- d) da se ne može bez saglasnosti nadležnih organa Crne Gore izručiti trećoj državi radi krivičnog gonjenja za krivično djelo izvršeno prije izručenja.

3. Izvršenje ovog rješenja odlaže se do okončanja izvršenja kazne zatvora u trajanju od 9 (devet) godina i 6 (šest) mjeseci, koja je [] izrečena presudom Višeg suda u Podgorici K. br. 166/2018 od 11. marta 2019. godine zbog krivičnog djela silovanje iz člana 204 stav 2 Krivičnog zakonika Crne Gore.

4. Ovo rješenje izvršiće službenici Uprave policije.

O b r a z l o ž e n j e

Molbom Ministarstva pravde Republike Srbije broj 713-01-03868/2018-08 od 29. novembra 2018. godine, na osnovu Ugovora između Crne Gore i Republike Srbije o izručenju, zatraženo je izručenje [] u cilju nastavka izdržavanja preostalog dijela jedinstvene kazne zatvora u trajanju od 13 godina i devet mjeseci, po presudi Višeg suda u Nišu [] br. [] od 11. oktobra 2013. godine, kojom su preinačene, u pogledu odluke o kazni, presuda Okružnog suda u Kruševcu K. br. [] od 21. marta 2007. godine, presuda Višeg suda u Nišu 2K. br. 297/10 od 9. septembra 2010. godine (preinačena presudom Apelacionog suda u Nišu [] br. [] od 29. avgusta 2012. godine) i presuda Višeg suda u Nišu [] br. [] od 7. septembra 2012. godine, sa čijeg izdržavanja je imenovani pobjegao iz Kaznenopopravnog zavoda Niš dana 1. septembra 2018. godine.

Dopunom molbe Ministarstva pravde Republike Srbije broj 713-01-03868/2018-18 od 8. marta 2019. godine zatraženo je izručenje imenovanog radi predaje Osnovnom sudu u Prokuplju u cilju dovršenja krivičnog postupka koji se protiv njega vodi zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo prevara iz člana 208 stav 1 Krivičnog zakonika, koje je imenovanome stavljeno na teret optužnim predlogom Osnovnog javnog tužilaštva u Prokuplju KT. br. [] od 26. aprila 2018. godine.

Nakon sprovedenog ekstradicionog postupka, Viši sud u Podgorici je rješenjima Kv. br. 1014/18 od 20. decembra 2018. godine, koje je postalo pravosnažno 21. februara 2019. godine, Kv. br. 261/19 od 25. aprila 2019. godine, koje je postalo pravosnažno 29. maja 2019. godine i rješenjem Kv. br. 1014/18 od 29. jula 2019. godine o ispravci rješenja Kv. br. 1014/18 od 20. decembra 2018. godine, utvrdio da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje [] nadležnim organima Republike Srbije. Naime, sud je utvrdio da imenovani nije crnogorski državljanin i da krivična djela zbog kojih se potražuje nijesu izvršena na teritoriji Crne Gore, protiv nje ili njenog državljanina. Po nalazu suda za krivična djela zbog kojih se traži izručenje nije nastupila zastarjelost izvršenja kazne odnosno zastarjelost krivičnog gonjenja, ni po pravu države molilje ni po pravu zamoljene države. Pored toga, utvrđeno je da imenovani nije zbog istih djela od domaćeg suda već osuđen ili pravosnažno oslobođen, niti je optužba protiv njega zbog istih djela pravosnažno obustavljena odnosno pravosnažno odbijena, niti je protiv njega u toku krivični postupak u Crnoj

Gori zbog istih krivičnog djela. Identitet okrivljenog nesumnjivo je utvrđen. Po nalazu suda krivična djela zbog kojih se traži izručenje nijesu politička krivična djela ili djela povezana sa političkim krivičnim djelom, kao ni vojna krivična djela.

Rješavajući po zahtjevu nadležnih organa Republike Srbije, ministar pravde Crne Gore je, na osnovu čl. 22 i 23. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i čl. 1 i 7 Ugovora između Crne Gore i Republike Srbije o izručenju, odlučio da odobri izručenje [] nadležnim organima države molilje.

Uslovi izručenja pod tačkom 2 dispozitiva rješenja postavljeni su saglasno članu 23 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i članu 19 Ugovora između Crne Gore i Republike Srbije o izručenju.

U smislu člana 11 stav 1 Ugovora između Crne Gore i Republike Srbije o izručenju, izvršenje ovog rješenja odlaže se do okončanja izvršenja kazne zatvora koja je imenovanome izrečena zbog krivičnog djela izvršenog u Crnoj Gori.

Ovo rješenje izvršiće, u skladu sa članom 24 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, Uprava policije.



Zoran Pažin



Crna Gora
Ministarstvo pravde

Adresa: Vuka Karadžića 3,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 407 510
fax: +382 20 407 566
www.pravda.gov.me

Br: 0602-1177-K/19

26. septembar 2019.

U krivičnom predmetu protiv [REDAKTIRANO], čije je izručenje zatražila Bosna i Hercegovina, ministar pravde Crne Gore, u skladu sa čl. 22 i 23 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, čl. 1, 2 i 14 Evropske konvencije o ekstradiciji i čl. 1, 6 i 22 Ugovora između Crne Gore i Bosne i Hercegovine o izručenju, donosi

RJEŠENJE

1. Dozvoljava se izručenje Bosni i Hercegovini [REDAKTIRANO] od oca [REDAKTIRANO], rođenog [REDAKTIRANO] godine u Novom Pazaru, državljanina Republike Srbije, koji se nalazi u ekstradicionom pritvoru od 23. jula 2019. godine, na osnovu rješenja Višeg suda u Bijelom Polju, u cilju predaje nadležnim organima države molilje radi vođenja krivičnog postupka zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo krijumčarenje ljudi iz člana 189 stav 3 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, po optužnici Tužilaštva Bosne i Hercegovine br. [REDAKTIRANO] 17 od 15. decembra 2017. godine.

2. Izručenje se dozvoljava pod uslovima:

- a) da se okrivljeni ne može bez saglasnosti Crne Gore goniti za druga, prije izručenja izvršena krivična djela;
- b) da se prema njemu ne može, bez saglasnosti nadležnih organa Crne Gore, izvršiti kazna izrečena za drugo, prije izvršenja učinjeno krivično djelo i
- c) da se ne može bez saglasnosti nadležnih organa Crne Gore izručiti trećoj državi radi krivičnog gonjenja za krivično djelo izvršeno prije izručenja.

3. Ovo rješenje izvršiće službenici Uprave policije.

Obrazloženje

Molbom Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine broj 08-14-7-6878/19 od 12. avgusta 2019. godine, na osnovu Evropske konvencije o ekstradiciji, zatraženo je

izručenje [] radi nastavka krivičnog postupka koji se protiv ovog lica vodi pred Sudom Bosne i Hercegovine, zbog krivičnog djela krijumčarenje ljudi iz člana 189 stav 3 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Nakon sprovedenog ekstradicionog postupka, Viši sud u Bijelom Polju je rješenjem Kv. br. 276/19 od 28. avgusta 2019. godine, koje je postalo pravosnažno 9. septembra 2019. godine utvrdio da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje [] nadležnim organima Bosne i Hercegovine. Naime, sud je utvrdio da imenovani nije crnogorski državljanin i da krivično djelo zbog kojeg se izručenje traži nije izvršeno na teritoriji Crne Gore, protiv nje ili njenog državljanina. Po nalazu suda krijumčarenje ljudi iz člana 189 stav 3 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koje se imenovanome stavlja na teret optužnicom Tužilaštva Bosne i Hercegovine br. [] [] od 15. decembra 2017. godine, predstavlja krivično djelo i prema krivičnom zakonodavstvu Crne Gore i to krivično djelo nedozvoljen prelaz preko državne granice i krijumčarenje ljudi iz člana 405 stav 3 u vezi sa st. 2 i 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, za koje je predviđena kazna zatvora od jedne do deset godina zatvora. Pored toga, utvrđeno je da imenovani nije zbog istog djela od domaćeg suda već pravosnažno osuđen ili oslobođen, niti je optužba protiv njega zbog istog djela pravosnažno odbijena ili postupak pravosnažno obustavljen, niti je protiv njega u toku krivični postupak u Crnoj Gori zbog istog krivičnog djela. Utvrđeno je da nije nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja. Identitet okrivljenog nesumnjivo je utvrđen. Po nalazu suda krivično djelo zbog kojeg se traži izručenje nije političko krivično djelo ili djelo povezano sa političkim krivičnim djelom, kao ni vojnim krivičnim djelom.

Rješavajući po zahtjevu nadležnih organa Bosne i Hercegovine, ministar pravde Crne Gore je, na osnovu čl. 22 i 23. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, čl. 1 i 2 Evropske konvencije o ekstradiciji i čl. 1 i 6 Ugovora između Crne Gore i Bosne i Hercegovine o izručenju, odlučio da odobri izručenje [] nadležnim organima države molilje.

Uslovi izručenja pod tačkom 2 dispozitiva rješenja postavljeni su saglasno članu 23 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, članu 14 Evropske konvencije o ekstradiciji i članu 22 Ugovora između Crne Gore i Bosne i Hercegovine o izručenju.

Ovo rješenje izvršiće, u skladu sa članom 24 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, Uprava policije.





Br: 0602-1239-K/19

27. septembar 2019.

U krivičnom predmetu protiv [] čije je izručenje zatražila Republika Srbija, ministar pravde Crne Gore, u skladu sa čl. 22 i 23 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i čl. 1, 7 i 19 Ugovora između Crne Gore i Republike Srbije o izručenju, donosi

R J E Š E N J E

1. Dozvoljava se izručenje Republici Srbiji [] državljanina Republike Srbije, rođenog [] godine u Beču od oca [] koji se nalazi u ekstradicionom pritvoru od 2. avgusta 2019. godine na osnovu rješenja Višeg suda u Bijelom Polju u cilju predaje nadležnim organima Republike Srbije radi vođenja krivičnog postupka zbog produženog krivičnog djela teška krađa iz člana 204 stav 1 tačka 1 u vezi sa članom 61 stav 1 Krivičnog zakonika, po optužnici Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu [] od 27. jula 2000. godine.

2. Izručenje se dozvoljava pod uslovima:

- a) da se okrivljeni ne može bez saglasnosti Crne Gore goniti za druga, prije izručenja izvršena krivična djela;
- b) da se prema njemu ne može, bez saglasnosti nadležnih organa Crne Gore, izvršiti kazna izrečena za drugo, prije izvršenja učinjeno krivično djelo i
- c) da se ne može bez saglasnosti nadležnih organa Crne Gore izručiti trećoj državi radi krivičnog gonjenja za krivično djelo izvršeno prije izručenja.

3. Ovo rješenje izvršiće službenici Uprave policije.

O b r a z l o ž e n j e

Molbom Ministarstva pravde Republike Srbije broj 713-01-00091/2017-08 od 15. avgusta 2019. godine, na osnovu Ugovora između Crne Gore i Republike Srbije o izručenju, zatraženo je izručenje [] radi predaje Osnovnom sudu u Nišu radi vođenja krivičnog postupka zbog produženog krivičnog djela teška krađa iz člana

204 stav 1 tačka 1 Krivičnog zakonika u vezi člana 61 stav 1 Krivičnog zakonika, povodom optužnice Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu [] od 27. jula 2000. godine

Nakon sprovedenog ekstradicionog postupka, Viši sud u Bijelom Polju je rješenjem Kv. br. 278/19 od 3. septembra 2019. godine, koja je postalo pravosnažno 17. septembra 2019. godine, utvrdio da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje [] nadležnim organima Republike Srbije. Naime, sud je utvrdio da imenovani nije crnogorski državljanin i da krivično djelo zbog kojeg se potražuje nije izvršeno na teritoriji Crne Gore, protiv nje ili njenog državljanina. Sud je našao da su u radnjama osuđenog [] navedenim optužnicom Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu [] od 27. jula 2000. godine sadržana sva bitna obilježja produženog krivičnog djela teška krađa iz člana 240 stav 1 tačka 1 u vezi sa članom 49 Krivičnog zakonika Crne Gore, za koje krivično djelo je propisana kazna zatvora u trajanju od jedne do osam godina. Utvrđeno je i da nije nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja ni po domaćem zakonu ni po zakonu države molilje. Pored toga, utvrđeno je da protiv imenovanog u Crnoj Gori nije pokrenut krivični postupak, niti je zbog istog krivičnog djela pravosnažno osuđen ili da je protiv njega krivični postupak pravosnažno obustavljen, odnosno optužba protiv njega pravosnažno odbijena. Identitet okrivljenog nesumnjivo je utvrđen, a po nalazu suda krivično djelo zbog kojeg se traži izručenje nije političko krivično djelo ili djelo povezano sa političkim krivičnim djelom, kao ni vojno krivično djelo, kao i da nije u pitanju djelo malog značaja, niti ima razloga za mišljenje da je izručenje zatraženo zbog krivičnog djela iz opšteg prava radi gonjenja okrivljenog zbog rasne pripadnosti, vjere, nacionalnosti ili političkih ubjeđenja.

Rješavajući po zahtjevu nadležnih organa Republike Srbije, ministar pravde Crne Gore je, na osnovu čl. 22 i 23. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i čl. 1 i 7 Ugovora između Crne Gore i Republike Srbije o izručenju, odlučio da odobri izručenje [] nadležnim organima države molilje.

Uslovi izručenja pod tačkom 2 dispozitiva rješenja postavljeni su saglasno članu 23 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i članu 19 Ugovora između Crne Gore i Republike Srbije o izručenju.

Ovo rješenje izvršiće, u skladu sa članom 24 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, Uprava policije.

